



	Vrsta usluge	Dozvoljeno prekoračenje – pozajmica po tekućem računu								
1.	Poslovno ime i adresa davaoca usluge	NLB Banka d.d. Sarajevo, Koševo 3., 71000 Sarajevo								
2.	Pravo na korištenje prekoračenja	Korisniku tekućeg računa, sa redovnim mjesečnim primanjima, Banka može odobriti korištenje prekoračenja po tekućem računu, na njegov pismeni zahtjev. Dozvoljeno prekoračenje korisniku tekućeg računa omogućava korištenje sredstva u domaćoj valuti bez ograničenja do iznosa prekoračenja odobrenog od strane Banke, uvažavajući minimalni saldo na računu u visini naknade za vođenje računa / paketa. Na zahtjev korisnika tekućeg računa Banka izdaje besplatnu kopiju Nacrta Ugovora o dozvoljenom prekoračenju, osim ako u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.								
3.	Vrste prekoračenja	Korisniku, u zavisnosti od njegove kreditne sposobnosti, Banka može odobriti dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u fiksnom iznosu ili u visini koja odgovara omjerima 1:1, 1:2 i 1:3 prosječnih primanja korisnika za predhodna tri mjeseca. Dozvoljena prekoračenja se odobravaju na rok od 6 i 12 mjeseci, uz mogućnost automatskog produženja prekoračenja. Korisnicima sa redovnim mjesečnim primanjima putem Banke, kojima se iz bilo kojeg razloga ne mogu odobriti prekoračenja sa automatskim produženjem, prekoračenja se odobravaju na rok od 6 i 12 mjeseci, bez mogućnosti automatskog produženja, u iznosu koji se utvrđuje zavisno od kreditne sposobnosti klijenta. Korisnicima BH i ino penzija, NLB Super, NLB Premium, NLB Zlatnog, NLB Classic+, NLB Start+ i NLB Senior paketa automatski se odobrava dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini 1:1 primanja, nakon prvog priliva iz osnova plate, penzije/mirovine, boračko-invalidske zaštite ili trajnog naloga za prenos sredstava na tekući račun ino penzionera. Ukoliko se korisnici ovih paketa opredijele za drugi tip prekoračenja iz ponude Banke, odobravanje dozvoljenog prekoračenja vrši se uz ocjenu kreditne sposobnosti i analizu finansijskih i drugih podataka, a uslovi i način korištenja se regulišu posebnim Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju. Korisnicima NLB Super i NLB Premium paketa Banka odobrava i automatski produžava bez naknade. Pod redovnim primanjima korisnika koja se uzimaju u obzir prilikom računanja prosjeka primanja smatraju se plata, BH penzija, jedan trajni nalog prenosa sredstava na tekući račun ino penzionera i naknade iz osnova boračko-invalidske zaštite. Dozvoljeno prekoračenje se ne može odobriti, niti automatski produžiti u iznosu većem od 15.000,00 KM.								
4.	Pravo na odobravanje dozvoljenog prekoračenja	Pravo na odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu korisnik računa stiče nakon: - korištenja tekućeg računa u trajanju od najmanje 3 mjeseca uz redovne mjesečne prilive i pod uslovom da prekoračenje koristi u skladu sa aktima Banke; - nakon prvog redovnog priliva, pri čemu se visina dozvoljenog prekoračenja utvrđuje na osnovu tog priliva; - zaloga novčanog depozita na temelju kojeg se odobrava dozvoljeno prekoračenje.								
5.	Kamata koju Banka naplaćuje za prekoračenja po tekućem računu	Na iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Banka obračunava kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi koja iznosi :PROCENAT % godišnje. Obračun kamate se vrši dekurzivno, primjenom linearnog metoda obračuna kamate na bazi stvarnog broja dana po kalendaru (godina 365/366 dana, a mjesec prema kalendaru, na bazi stvarno proteklog broja dana u mjesecu za koji se računa kamata). Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi. Korisnik je obavezan da na neizmirena dospjela potraživanja po osnovu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu plati Banci zateznu kamatu obračunatu u visini zatezne kamate u skladu sa Zakonom o visini zatezne kamate koja je važeća u momentu naplate iste. Na dan izrade Ugovora i ovog Informacionog lista zatezna kamata iznosi 10%. Obračun i naplata kamate vrši se mjesečno, automatskim terećenjem tekućeg računa.								
6.	Instrumenti osiguranja ispunjenja obaveza	Instrument osiguranja urednog vraćanja dozvoljenog prekoračenja: - dvije mjenice sa mjeničnom izjavom za popunjavanje i naplatu mjenice, vlastoručno potpisana od Korisnika kao izdavaoca mjenice. Naknada za dvije mjenice iznosi 10,00 KM. Korisniku po kojem je dozvoljeno prekoračenje obezbijeđeno zalogom novčanog depozita, Banka može odobriti dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu do visine založenog novčanog depozita. U ovom slučaju se ne koriste drugi instrumenti obezbjeđenja. Ukoliko Korisnik ne ispunji prihvaćene obaveze na način i u rokovima utvrđenim Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju, Banka svoja ukupna potraživanja naplaćuje iz založenog depozita i o tome pismeno obavještava Korisnika. Za obezbjeđenje urednog izmirenja obaveza se mogu koristiti i drugi instrumenti obezbjeđenja o čemu se konačna odluka donosi kod odobravanja prekoračenja u zavisnosti od kreditnog boniteta korisnika.								
7.	Naknade koje Banka naplaćuje za dozvoljeno prekoračenje	Na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, Banka prilikom odobravanja i automatskog produžavanja istog, od korisnika naplaćuje naknadu u skladu sa Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke. <table><tr><td>U visini 1:1 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa (uključujući i korisnike paketa), sa automatizmom produženja, na rok od 6 i 12 mjeseci</td><td rowspan="3">0,00 KM</td></tr><tr><td>U visini 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga osobnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 12 mjeseci, sa automatizmom produženja</td></tr><tr><td>Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga ličnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 6 mjeseci</td></tr><tr><td>U visini 1:2 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa sa automatizmom produženja, na rok od 6 mjeseci</td><td rowspan="3">0,5% od odobrenog iznosa, minimalno 10,00 KM (promjenjiva naknada)</td></tr><tr><td>Za ugovaranje prekoračenja bez automatskog produženja na rok od 6 mjeseci, bez obzira na iznos</td></tr><tr><td>Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 i 1:3 prosječnog primanja korisnika tekućeg računa, na rok od 6 mjeseci</td></tr></table>	U visini 1:1 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa (uključujući i korisnike paketa), sa automatizmom produženja, na rok od 6 i 12 mjeseci	0,00 KM	U visini 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga osobnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 12 mjeseci, sa automatizmom produženja	Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga ličnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 6 mjeseci	U visini 1:2 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa sa automatizmom produženja, na rok od 6 mjeseci	0,5% od odobrenog iznosa, minimalno 10,00 KM (promjenjiva naknada)	Za ugovaranje prekoračenja bez automatskog produženja na rok od 6 mjeseci, bez obzira na iznos	Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 i 1:3 prosječnog primanja korisnika tekućeg računa, na rok od 6 mjeseci
U visini 1:1 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa (uključujući i korisnike paketa), sa automatizmom produženja, na rok od 6 i 12 mjeseci	0,00 KM									
U visini 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga osobnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 12 mjeseci, sa automatizmom produženja										
Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 prosječnog primanja korisnika usluga ličnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 6 mjeseci										
U visini 1:2 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa sa automatizmom produženja, na rok od 6 mjeseci	0,5% od odobrenog iznosa, minimalno 10,00 KM (promjenjiva naknada)									
Za ugovaranje prekoračenja bez automatskog produženja na rok od 6 mjeseci, bez obzira na iznos										
Automatsko produženje prekoračenja ugovorenog u fiksnom iznosu, koji je u okviru omjera 1:2 i 1:3 prosječnog primanja korisnika tekućeg računa, na rok od 6 mjeseci										



		U visini 1:2 i 1:3 prosječnog primanja vlasnika tekućeg računa, na rok od 12 mjeseci, sa automatizmom produženja Za ugovaranje prekoračenja bez automatskog produženja na rok od 12 mjeseci, bez obzira na iznos U visini 1:3 prosječnog primanja korisnika usluga ličnog bankarstva / NLB Zlatnog paketa, na rok od 12 mjeseci, sa automatizmom produženja Odobrovanje prekoračenja korisnicima NLB Osnovnog paketa (osim za pakete za mlade do 26 godina), NLB Super i NLB Premium paketa Prijevremena otplata duga po odobrenom prekoračenju	1% od odobrenog iznosa, minimalno 15,00 KM (promjenjiva naknada) 0,75% od odobrenog iznosa, minimalno 15,00 KM (promjenjiva naknada) 0,00 KM (promjenjiva naknada) bez naknade								
8.	Definisanje promjenjivosti naknada	Naknade za fizička lica se iskazuju kao promjenjive i fiksne. Visina naknada utvrđuje se prema ekonomskim elementima, kao što su: utrošak materijala, troškovi vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje Ugovora, odnosno troškovi koje Banka ima u pružanju pojedinih usluga. Analizu troškova odnosno parametara koji utiču na visinu naknada Banka vrši kvartalno, tako da se promjenjive naknade, u slučaju povećanja/smanjenja troškova, odnosno ekonomske opravdanosti poslovanja, mogu mijenjati kvartalno odnosno po potrebi. O promjeni visine naknada Banka će klijenta obavijestiti u zavisnosti od vrste naknade koja se mijenja: putem e-mail adrese klijenta ili putem SMS poruke ili putem drugog kanala komunikacije (Viber, WatssUp i sl.) ili putem izvoda sa računa ili putem usluge e-bankinga ili m-bankinga ili putem drugog načina obavještanja koji se u vrijeme dostave obavijesti o izmjeni smatra ili može smatrati uobičajenim ili prihvatljivim, a u svakom slučaju putem web stranice Banke i u svim poslovnim prostorijama Banke, i to najkasnije 15 dana prije početka primjene izmijenjenih naknada.									
9.	Reprezentativni primjeri otplate duga po odobrenom dozvoljenom prekoračenju	U slučaju korištenja prekoračenja u iznosu :IZNOS KM sa automatizmom produženja, na rok od :PERIOD mjeseci, ukupan iznos koji Korisnik treba da plati, uz pretpostavku da dozvoljeno prekoračenje koristi neprekidno u ukupno odobrenom iznosu je: <table><tr><td>Glavnica</td><td>:IZNOS</td></tr><tr><td>Kamata</td><td>:KAM</td></tr><tr><td>Naknada</td><td>:NAK</td></tr><tr><td>Ukupno</td><td>:IZNU</td></tr></table>	Glavnica	:IZNOS	Kamata	:KAM	Naknada	:NAK	Ukupno	:IZNU	
Glavnica	:IZNOS										
Kamata	:KAM										
Naknada	:NAK										
Ukupno	:IZNU										
10.	Odustanak od zaključivanja ugovora o dozvoljenom prekoračenju	Banka ne može Korisniku dopuštenog prekoračenja staviti na raspolaganje sredstva prije isteka roka od 14 (četnaest) dana od dana zaključenja Ugovora, osim na izričit pisani zahtjev Korisnika. Korisnik dopuštenog prekoračenja po tekućem računu ima pravo odustati od korištenja dopuštenog prekoračenja u roku od 14 (četnaest) dana od dana njegove realizacije, bez navođenja razloga za odustanak. Pri odustajanju od dopuštenog prekoračenja po tekućem računu, a prije isteka navedenog roka, Korisnik dopuštenog prekoračenja je dužan o svojoj namjeri obavijestiti Banku, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra danom odustanka od korištenja dopuštenog prekoračenja. Obavještenje iz prethodnog stava dostavlja se u pisanoj formi. Korisnik dopuštenog prekoračenja koji odustane od korištenja istog dužan je odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana slanja obavještenja vratiti Banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vrijeme korištenja dopuštenog prekoračenja. Banka ne naplaćuje druge naknade u slučaju odustanka od dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.									
	Otkaz prekoračenja po tekućem računu.	Korisnik dozvoljenog prekoračenja pisanim zahtjevom ima pravo otkazati korištenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu uz otkazni rok od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u kojem roku je obavezan izmiriti sve obaveze nastale po osnovu dozvoljenog prekoračenja. Ukoliko izostanu uplate redovnog priliva sredstava na Račun, Banka ima pravo otkazati korištenje dopuštenog prekoračenja bez pridržavanja otkaznog roka. U slučaju da Korisnik prekorači odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja, a isti ne vrati u skladu sa Ugovorom, Banka ima pravo da otkáže dopušteno prekoračenje bez pridržavanja otkaznog roka.									
	Prijevremena otplata dopuštenog prekoračenja po tekućem računu	Korisnik može izvršiti otplatu prekoračenja po tekućem računu u cjelosti ili jednog dijela prekoračenja i prije ugovorenog roka dospijeća i to bez naknade. Pri prijevremenoj otplati prekoračenja po tekućem računu, Korisnik ima pravo na umanjenje ukupnih troškova prekoračenja za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja prekoračenja po tekućem računu. Korisnik je dužan o namjeri prijevremene otplate prekoračenja po tekućem računu, bilo u cjelosti ili djelimično, unaprijed obavijestiti Banku, pisanim putem, u roku od 15 (petnaest) dana prije njegove planirane uplate. Banka ne naplaćuje naknadu za prijevremenu otplatu dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.									
11.	Postupanje u slučaju prinudne naplate	U slučaju nemogućnosti naplate dozvoljenog prekoračenja i nedozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Korisnika, Banka ima pravo da: - otkáže korištenje dozvoljenog prekoračenja; - aktivira instrumente obezbjeđenja po ovom Ugovoru i - pokrene sudski postupak naplate u skladu sa aktima Banke i zakonskim propisima. Banka će ukinuti dozvoljeno prekoračenje u slučaju da: - je tekući račun blokiran od strane suda ili drugih nadležnih institucija i - na tekućem računu tri mjeseca uzastopno nema redovnog priliva sredstava - Korisnik ima dospjelih, neizmirenih obaveza prema Banci po bilo kom osnovu. U slučaju blokade računa, i u postupku prinudne naplate, a radi plaćanja po pravosnažnim i izvršnim odlukama nadležnih institucija, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima									

		nalozi za prinudnu naplatu ne izvršavaju se iz sredstava odobrenog dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu. Ukoliko se takva rješenja i nalozi zaprime, a Korisnik na računima nema vlastitih sredstava za izmirenje istih, Banka automatski obustavlja korištenje dozvoljenog prekoračenja, što podrazumjeva jednostarni otkaz ovog Ugovora, te momentom otkaza Ugovora sve obaveze dospjevaju na naplatu. Sva obavještenja vezana za prinudnu naplatu (blokada dijela sredstava/računa, otkaz Ugovora, kao i druga obavještenja) Banka dostavlja Korisniku na adresu iz zaglavlja Ugovora o prekoračenju, odnosno posljednju prijavljenu adresu o kojoj je Korisnik obavijestio Banku. U slučaju da Korisnik promjeni adresu navedenu u Ugovoru, a o promjeni ne obavijesti Banku, Banka nije odgovorna za štetu koja može nastati Korisniku zbog neblagovremenog prijema obavijesti o blokadi računa, pod uslovom da je Banka na ugovoreni način obavijestila Korisnika, odnosno na način koji je naveden u Ugovoru.
12.	Informisanje	Obavještenja, uključujući mjesečne izvode o stanju i prometu po tekućem računu i zahtjevi, koji su u vezi sa ugovornim odredbama, između Banke i Korisnika vršit će se u pisanoj formi putem e-mail adrese ili putem elektronskih servisa Banke. U slučaju da Korisnik ne koristi e-mail ili elektronske servise, sve informacije u vezi ugovornog odnosa može dobiti i u prostorijama Banke. Banka ne snosi odgovornost u slučaju da Korisnik ne dobije obavještenje elektronskim putem, zbog smetnji u telekomunikacionim kanalima ili zbog drugih okolnosti, na koje Banka ne može uticati, pri čemu, u takvim okolnostima Korisnik može preuzeti obavještenje u prostorijama Banke. Sve izmjene poslovne politike Banke bit će dostupne na Internet stranici Banke www.nlb.ba i u poslovnim prostorijama Banke. U poslovnica i na Internet stranici Banke omogućen je uvid u interne akte Banke: Opšte uslove poslovanja i Tarifu naknada za usluge NLB Banke d.d., Sarajevo.
13.	Pravo na Nacrt Ugovora	Korisnik ima pravo da na zahtjev dobije besplatan nacrt Ugovora, radi upoznavanja sa odredbama istog, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje poslovnog odnosa. Korisnik ima pravo da u roku od 15 dana od dana uručenja Nacrta Ugovora prihvati ugovorne odredbe i zaključi Ugovor, u suprotnom će se smatrati da je odustao od zaključenja Ugovora.
14.	Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Uslovi iz Informativnog lista vrijede do njihove promjene koja će biti objavljena na Internet stranici i prostorijama Banke 15 dana prije primjene.

☐ Klijent ne zahtjeva nacrt Ugovora

☐ Klijent zahtjeva nacrt Ugovora i potvrđuje da mu je isti uručen

:MJESTO_ORG_DIJELA,:DATUM_UGOVORA

:NAZIVK

:EVIDENTIRAO

Ovjera
M.P.